


Mmɔfra Twere Kronkron de reba

Bere a Onyankopɔn Bɔɔ Adeɛ Nyinaa no



Ɔtwerefoɔ: Edward Hughes

Deɛ ɔyee mfonini ahodoɔ: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: Bob Davies; Tammy S.

Nkyereaseɛni: Kwasi Adomako

Deɛ ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sɛ wontɔn nko ara deɛ a, wowɔ ho kwan sɛ
wotwe anaase wotintim saa ayɛsɛm yi bi.

Hwan na ɔbɔɔ yen? Twere Kronkron no a eyɛ
Onyankopɔn asem no, kyere yen ɔkwan a ɛnam so a
nnipa baɛɛ. Bere bi a atwam no, Onyankopɔn bɔɔ
onipa a ɔdi kan koraa too ne din Adam. Onyankopɔn
bɔɔ Adam firii asase so anwea mu. Bere a

Onyankopɔn homee nkwa homeeɛ
guu ne mu no,
ɔbeyee ɔteasefoɔ.

Ɔhunuu sɛ
ɔwɔ turo fɛfɛ bi
a yɛfrɛ no
Eden mu.

Ansa na Onyankopɔn rebɛbo Adam no, ɔboɔ wiase fɛfɛ de nneema nwanwasoɔ ahodoɔ hyee mu mma. Nkakrankakra, Onyankopɔn boɔ mmeɔ ne esere asase, nhwiren hwanhwam ne nnua atenten, nnomaa a won ntakra ye fe ne nwowa, bonso ne nwa.



Nokore, Onyankopɔn boɔ biribiara a ewo ho enne – biribiara.

3

Ahyeaseɛ pa ara no, ansa na Onyankopɔn rebɛbo adeɛ no, na biribiara nni ho gye se Onyankopɔn pe. Na nnipa anaase mmeamnea anaase nneema biara nni ho. Hwee. Hann anaase esum biara nni ho. Na esoro nni ho ena fam nso nni ho. Na yenni nnora na yenni enne. Na Onyankopɔn a onni ahyeaseɛ biara na na ɔwo ho. Mfitiasɛ no, Onyankopɔn boɔ ɔsoro ne asase.




4

Na asase nni bobea na na eye ohunu. Na esum kabii wo ho. Ena Onyankopɔn kasaɛ. "Hann mmra."




5

Ena hann baɛɛ. Onyankopɔn frɛɛ hann no se Eɔa ena esum no nso ɔfrɛɛ no Anadwo.



6

Da a eto so mmienu no, Onyankopɔn boɔ epobunu, epo ne tadeɛ mu nsuo de hyee ɔsoro Aheman ase. Da a eto so mmiensa no, Onyankopɔn kaa se, "Asase pesɛɛ mmra." Ena ebaa mu.



7

Onyankopɔn san hyee esere ne nhwiren ne nhahan ne nnua se wommra. Ena wobae. Ena adeɛ sa maa adeɛ kyee da a eto so mmiensa.




8

Ena Onyankopon bɔɔ awia,
ne bosome, ne nsoromma
pii a obiara ntumi nkan.
Ena adeɛ sa maa adeɛ
kyee da a ɛto so nan.



9


Ɛpo mu abodeɛ ne nsunam
ne nnomaa wodi ho wo
Onyankopon hyehyɛpono no
so. Da a ɛto so num no, ɔbɔɔ
nsunam keɛɛɛ ne saadin
nketenkete, sohori a won
nan tenten ne amane
nketenkete a won ho
anikanika. Onyankopon bɔɔ
nsunam hyɛɛ asase so nsuo
nyinaa mu mma san bɔɔ
nnomaa nyinaa sɛ wɔmfɛ
asase so ne ɛpo so ne wiem
nyinaa. Ena adeɛ sa maa
adeɛ kyee da a ɛto so num.



10

Yei akyi no, Onyankopon kasaa bio. Ɔkaa sɛ, "Abodeɛ
a nkwa wo won mu mfiri asase mu mmra ..." Aboa
biara, sɛ ɛyɛ dɔteboa anaasɛ ɔwo abusua nyinaa
baɛɛ. Asono a wɔtumi woso asase ne atorɔmoo
ahodoɔ nso baɛɛ. Nnoɛɛ a won ani ate ne adankyɛm
a wonam tifatifa nso saa ara. Asonsono ne mmoakua
anitefoɔ nso ka ho. Kontentene gongorann ne nkra
nso. Onyankopon bɔɔ aboa biara saa da no.

Ena adeɛ sa maa adeɛ kyee da a ɛto so nsia no.



11


Onyankopon yɛɛ adeɛ foforo da a ɛto so nsia
no – adeɛ soronko koraa. Na berɛ aso ama Ɔdasani.
Nnuane wo wuram ena mmoa nso wo ho ma no. Ena
Onyankopon kaa sɛ, "Momma yɛmmɔ ɔdasani
sɛ Yen nɛsɛsoɔ. Ma ɔnni deɛ
ɛwo asase so nyinaa so."

**YEI NTI ONYANKOPON
Bɔɔ ƆDASANI Sɛ NE
SɛSOɔ;
ONYANKOPON
NɛSɛSOɔ NA
ƆBɔɔ
ƆDASANI...**



12

Onyankopon kasa
kyerɛɛ Adam. "Di
deɛ wopɛ biara wo
turo no mu. Mmom,
papa ne bone ho
nimdeɛ dua no deɛ,
nni bi. Sɛ wodi saa
dua no so aduaba a,
wu ara na wobɛwu."



13

Ena Onyankopon kaa sɛ, "Ɛnye sɛ ɔdasani nko ara te.
Mɛyɛ yɛ ɔboafɔɔ ama no." Onyankopon de nnomaa ne
abɔpon nyinaa baa Adam anim. Adam
totoo won nyinaa din. Wotumi hunu
sɛ na ɔnim nyansa pa ara nti na
ɔtumi yɛɛ saa. Mmom, abɔpon
ne nnomaa no nyinaa mu no,
na obiara nni ho a ɔfata sɛ
one no tena.



14

Onyankopɔn maa Adam daa nnaħɔɔ mu nnaħɔɔ. Onyankopɔn yii ɔdasani a wada no mfe mpadeɛ baako, nam so bɔɔ Ɔbaa firii Adam mfe mpadeɛ mu. Na ɔbaa a Onyankopɔn bɔɔ no no ara ne ɔhokafoɔ a ɔdi mu ma Adam.



15

Onyankopɔn de nna nsia na ɛbɔɔ adeɛ nyinaa. Ɛna Onyankopɔn hyiraa da a ɛtɔ so nson no yɛɛ no homeda. Eden turo no mu no, Adam ne ne yere Hawa de anigyee yɛɛ setie maa Onyankopɔn. Na Onyankopɔn ne wɔn AWURADE, wɔn Ademafoɔ ne wɔn Yɔnko.



16

Bere a Onyankopɔn Bɔɔ Adeɛ Nyinaa no


Ayɛsɛm a ɛfiri Onyankopɔn asɛm,
Twerɛ Kronkron no mu,

wɔ

Genesis 1-2

"Wo nɛɛm ano ma hann."
Nnwom 119:130

17



1

60

18

Saa Twerɛ Kronkron mu ayɛsɛm yi kasa fa yen Nyankopɔn Nwanwafoɔ a ɔbɔɔ yen na ɔpe se ychunu No no ho kyere yen.

Onyankopɔn nim se yɛayɛ nneɛma bone pii, deɛ Ɔfre no bone no. Bone ho asotwɛɛ ne owuo nanso Onyankopɔn do wo pa ara nti Ɔsomaɛ ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewu wɔ asennua no so gyee wo bone ho asotwɛɛ. Ɛna Yesu sore beɛyɛ Ɔteasefoɔ bio besene kɔɔ Ɔsoro Aheman mu! Se wogyɛ Yesu di na wosɛ no se Ɔmfɔ wo bone nkyɛ wo a, Ɔbeɛyɛ. Afei Ɔbeba abɛtena wo mu ama wo ne No atena afebɔɔ.

Se wogyɛ di se yei ne nokorɛ no a, ka yei kyere Onyankopɔn: Me Dofo Yesu, Megye di se woyɛ Onyankopɔn, na wobeyɛɛ onipa wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesɛ Wo bra m'abrɔ mu na fa me bone kyc me, sɛdeɛ ɛbeɛyɛ a mɛnya ɔbra foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebɔɔ. Boa me na menyɛ setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerɛ Kronkron no na wo ne Onyankopɔn nni nkommo da biara! Yohane 3:16

19